

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96- ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 6. i 15. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/00 i 25/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2012. godine, donijela je

(Prijedlog)

**ODLUKU**  
**o izmjenama Odluke o osnivanju**  
**Javne ustanove "MES – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo"**

**Član 1.**

Član 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove "MES – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo", („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/99- Prečišćeni tekst i 31/07), mijenja se i glasi:

"Član 4.

Djelatnost MES-a je prezentacija i produkcija djela iz oblasti teataru, filma, književnosti, muzike i organizacije drugih kulturnih manifestacija i to:

- 59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova,  
video filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
- 90.04 Rad umjetničkih objekata."



**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

Broj: 01-02- /12  
Sarajevo, \_\_. \_\_. 2012. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA**  
**SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

Prof. dr. Mirjana Malić



## OBRAZLOŽENJE


### I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "MESS – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo" sadržan je u odredbama člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96- ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 6. i 15. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/00 i 25/06).

- odredbama člana 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo određeno je da je isključiva nadležnost Kantona Sarajevo "utvrđivanje i provođenje kulturne politike",
- odredbama 18. stav 1. tačka b) Ustava da "Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona."
  
- odredbama člana 3. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), "određeno je da javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine, skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim fizičkim licem kada nadležna skupština ocjeni da za njeno osnivanje postoji pravni interes.
- odredbama člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), određeno je da: "Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.  
Akt o osnivanju ustanove sadrži:
  - naziv osnivača,
  - naziv i sjedište ustanove,
  - **djelatnost ustanove**,
  - iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način njihovog obezbjeđivanja,
  - izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
  - međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
  - način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima,
  - prava, obaveze i odgovornosti ustanove u pravnom prometu;
  - lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
  - rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
  - druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Odredbama člana 6. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/00 i 25/06) određeno je da: "pozorište kao javnu ustanovu mogu osnovati Kanton, Grad Sarajevo i općina sa teritorije Kantona donošenjem akta o osnivanju pozorišta."

Odredbama člana 15. ovog Zakona određeno je da se „odredbe ovog zakona o osnivanju, registraciji, radu i prestanku rada pozorišta odgovarajuće primjenjuju na filharmonije, simfonijske orkestre, koncertne agencije, i druge profesionalne ansamble i muzičko-scenske grupe, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.



## RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Ovom odlukom mijenja se osnivački akt Javne ustanove u dijelu koji se odnosi na šifre djelatnosti JU "MESS – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo" u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10).

Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 upotrebljava se za određivanje djelatnosti, odnosno za razvrstavanje po djelatnostima poslovnih i drugih subjekata i njihovih dijelova za potrebe statistike, različitih službenih i drugih administrativnih zbirki podataka (evidencije, registri, baze podataka i sl.).

Iz tih razloga potrebno je uskladiti djelatnosti ove javne ustanove sa važećom Odlukom.

Prema važećoj Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10) mijenjaju se odnosno usklađuju dosadašnje šifre djelatnosti i klasifikacija djelatnosti Javne ustanove "MESS – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo" sadržane u odredbama člana 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove "MESS – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo", („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/99- Prečišćeni tekst i 31/07) na način da glase:

### "Član 4.

Djelatnost MES-a je prezentacija i produkcija djela iz oblasti teatar, filma, književnosti, muzike i organizacije drugih kulturnih manifestacija i to:

**59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa**

**59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova,  
video filmova i televizijskog programa**

**59.13 Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa**

**59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova**

**90.01 Izvođačka umjetnost**

**90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti**

**90.04 Rad umjetničkih objekata."**

**Pri tome:**

**59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa**

Ovaj razred uključuje:

proizvodnju igranih filmova, video filmova, televizijskih emisija (televizijskih serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih reklamnih poruka.

**59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova,  
video filmova i televizijskog programa**

Ovaj razred uključuje djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, kao što su montaža, prebacivanje filmova/vrpce, dodavanje naslova i podnaslova, kao i prijevoda, izrada objavljenih špica, računarska grafika, animacija i specijalni efekti, razvijanje i obrada filmskih vrpce, kao i djelatnosti filmskih laboratorija i specijalnih laboratorija za animirane filmove.

Ovaj razred uključuje:

djelatnosti filmskih arhiva itd



**59.13 Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa**

Ovaj razred uključuje:

distribuciju filmova, video traka, DVD-a i sličnih proizvoda bioskopima, televizijskim mrežama, stanicama i ostalim prikazivačima

Ovaj razred također uključuje:

sticanje prava na distribuciju filmova, video traka i DVD-a.



## **59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova**

### **Ovaj razred uključuje:**

djelatnosti prikazivanja igranih ili video filmova u bioskopima, na otvorenom ili u drugim objektima na prikazivanje filmova  
djelatnosti kino klubova.

### **90.01 Izvođačka umjetnost**

Ovaj razred uključuje:

pripremu i izvođenje pozorišnih predstava, koncerata, opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:

- djelatnost pozorišnih i plesnih grupa ili ansambala, cirkuskih trupa, orkestara ili muzičkih sastava
- djelatnost slobodnih umjetnika, kao što su glumci, plesači, muzičari, predavači ili govornici.

### **90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti**

Ovaj razred uključuje:

pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti potrebne za izvođenje pozorišnih predstava, koncerata, opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:



- djelatnost režisera, producenata, dizajnera scenskih kulisa, scenskih radnika, kostimografa, majstora rasvjete itd.

Ovaj razred također, uključuje djelatnosti producenata ili organizatora umjetničkih događaja uživo, sa ili bez scenske opreme.

### **90.04 Rad umjetničkih objekata**

Ovaj razred uključuje:

rad koncertnih i pozorišnih dvorana te ostalih umjetničkih objekata.



Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
 Ured za zakonodavstvo  
 Vlade Kantona Sarajevo



Bosnia and Herzegovina  
 Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
 Office for legislature of Sarajevo  
 Canton Government

Broj: 09-02-21185-5/12  
 Sarajevo, 03.07.2012. godine

64 -07- 2012

KANTON SARAJEVO  
 MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

**PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "MES-Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo".-**

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

**MIŠLJENJE**

1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "MES-Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo", usklađen je sa odredbama Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 47/10).

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

- ① Naslovu
- 2. Evidencija
- 3. Arhiva




SEKRETAR

Amir Džubović, dipl. pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>  
 e-mail: [ured@ks.gov.ba](mailto:ured@ks.gov.ba)  
 Tel/fax: +387 (0) 33 360-448  
 Sarajevo; Hamida Dizdara 1





SLUŽBENE NOVINE  
KANTONA SARAJEVO

Srijeda, 24. februara 1999.

Broj 3 - Strana 62

- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga,
- iz legata, poklona, zavještanja i iz drugih izvora.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove odluke Javna ustanova "Bosanski kulturni centar", Sarajevo preuzima objekte i opremu na korišćenje i prava i obaveze bivše gradske Javne ustanove "Bosanski kulturni centar", Sarajevo, odnosno objekte i opremu, te prava i obaveze Radne organizacije Radnički univerzitet "Đuro Đaković", Sarajevo.

Radna organizacija Radnički univerzitet "Đuro Đaković", Sarajevo će se brisati iz sudskog registra.

Objekti i oprema iz stava 1. ove odluke imovina su Kantona.

Član 9.

Vlada Kantona Sarajevo daje saglasnost na pravila, planove rada i razvoja i godišnji program rada "Bosanskog kulturnog centra", Sarajevo.

Član 10.

Pitanja prava i obaveza između osnivača i Javne ustanove "Bosanski kulturni centar", Sarajevo koja nisu regulisana ovom odlukom, urediće se ugovorom.

Član 11.

Organ upravljanja u Javnoj ustanovi "Bosanski kulturni centar", Sarajevo je Upravni odbor od 5 članova.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Jedna trećina članova Upravnog odbora, po pravilu imenuje se iz reda stručnih kadrova zaposlenih u Javnoj ustanovi "Bosanski kulturni centar".

Član 12.

Organ rukovođenja u Javnoj ustanovi "Bosanski kulturni centar" je direktor.

Direktora "Bosanskog kulturnog centra", Sarajevo imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona.

Direktor Javne ustanove "Bosanski kulturni centar" ne može biti član Upravnog odbora.

Direktor Javne ustanove "Bosanski kulturni centar", Sarajevo ovlašten je da predstavlja i zastupa javnu ustanovu u okviru registrovane djelatnosti.

Član 13.

Organ kontrole poslovanja u Javnoj ustanovi "Bosanski kulturni centar" je Nadzorni odbor od tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi "Bosanski kulturni centar".

Član 14.

Upravni odbor Javne ustanove "Bosanski kulturni centar", Sarajevo uskladiće pravila, akt o unutrašnjoj organizaciji i druga akta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 15.

Javna ustanova "Bosanski kulturni centar", Sarajevo, višak prihoda nad rashodima koristi za obavljanje i razvoj djelatnosti.

Član 16.

Radnici Javne ustanove "Bosanski kulturni centar" ostvaruju prava u skladu sa zakonom, pravilima Javne ustanove "Bosanski kulturni centar" i kolektivnim ugovorom.

Član 17.

Nadzor nad zakonitosti rada Javne ustanove "Bosanski kulturni centar", Sarajevo vrše Ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja Kantona Sarajevo svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 18.

Javna ustanova "Bosanski kulturni centar", Sarajevo obavezna je da u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke podnese prijavu radi upisa ovih promjena u sudski registar koji se vodi kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 19.

Za svoje obaveze Javna ustanova "Bosanski kulturni centar" odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Osnivač Javne ustanove "Bosanski kulturni centar" je supsidijarno odgovoran za obaveze Javne ustanove "Bosanski kulturni centar".

Na osnovu člana 37. stav 4. alineja 3. i člana 152. stav 1 Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 4/97 i 6/97; Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 22. februara 1999. godine, utvrdila je prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo".

Prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove MES "Međunarodni teatarski i filmski festival, Sarajevo" obuhvata:

1. Odluku o osnivanju Javne ustanove "MES" - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo ("Službene novine grada Sarajeva", broj 7/93);
  2. Odluku o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97);
  3. Odluku o dopunama Odluke o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/98);
- u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-12-10/99  
22. februara 1999. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Zakonodavno-pravne komisije  
Avdo Čampara, s. r.

**ODLUKA**

**O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "MES -  
MEĐUNARODNI TEATARSKI I FILMSKI FESTIVAL  
SARAJEVO"**

**(PREČIŠĆEN TEKST)**


Član 1.

Za obavljanje kulturnih i umjetničkih djelatnosti na teritoriju grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) osniva se Javna ustanova MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo.

Član 2.

Kanton Sarajevo preuzima prava osnivača Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo", koja nastavlja sa radom kao kantonalna javna ustanova u državnim svojini (u daljem tekstu: MES).

Sjedište MES-a je u Sarajevu, Ulica Maršala Tita 54.



SLUŽBENE NOVINE  
KANTONA SARAJEVO

Srijeda, 24. februara 1999.

Broj 3 - Strana 6

Član 3.

MES ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Djelatnost MES-a je prezentacija i produkcija djela iz oblasti teatra, filma, književnosti, muzike i organizacije drugih kulturnih manifestacija i to:

- 92.1. Filmska i video djelatnost,
- 92.2. Snimanje filmova i video filmova.

Ovaj razred obuhvata:

- snimanje igranih i dokumentarnih filmova, na filmskoj traci za direktno prikazivanje u kinu ili na televiziji,
- snimanje u filmskom studiju ili u specijalnom studiju za animirane ili crtane filmove, dugometražnih, dokumentarnih, kratkometražnih filmova, itd., za javno prikazivanje, za propagandu, za vježbu (praksu).

- pomoćne djelatnosti, kao što je sinhronizovanje zvuka,

92.12. Distribucija filmova i video filmova.

Ovaj razred obuhvata:

- distribuciju filmova i video filmova drugim djelatnostima osim široj publici.

Obuhvaćena je prodaja ili iznajmljivanje filmova i video-filmova drugim djelatnostima, kao i djelatnosti koje su povezane sa distribucijom filmova i video-filmova kao npr. rezervisanje, dostava, čuvanje filmova itd.,

- kupovinu i prodaju prava na distribuciju filmova i video-filmova.

92.31. Umjetničko i književno stvaralaštvo i scensko izvođenje (reproduktivna umjetnost).

Ovaj razred obuhvata:

- scensko izvođenje uživo koncerata, opera, baleta, folkloru i drugih repertoara,
- djelatnost grupa, društava, orkestara ili sastava,
- djelatnost slobodnih umjetnika, kao što su glumci, režiseri, crtači crtanog filma (ili karikaturisti), graveri, bakroresci, dizajneri scenskih kulisa, aranžeri,...
- restauriranje umjetničkih dijela kao što su slike,...

92.32. Djelatnost objekata za kulturne priredbe.

Ovaj razred obuhvata:

- djelatnost koncertnih ili pozorišnih dvorana i drugih umjetničkih objekata,
- rad agencija za prodaju ulaznica,
- rad studija za snimanje zvuka.

92.34. Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu pomenute.

Pružanje usluga u vanjskotrgovinskom prometu iz oblasti registrovane djelatnosti.

MES ima međunarodni karakter.

Član 5.

MES ne može promijeniti djelatnost iz člana 4. ove odluke bez saglasnosti osnivača.

Član 6.

Osnivački ulog MES-a sastoji se od 10.000 BH dinara.

Član 7.

MES ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti i registrovane djelatnosti.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove odluke, MES preuzima objekat i opremu, prava i obaveze bivše gradske Javne ustanove MES Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo.

Objekti i oprema iz stava 1. ovog člana imovina su Kantor Sarajevo.

Član 9.

Izvori sredstava za rad MES-a su:

- sredstva osnivača,
- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga
- iz legata, poklona, zavještanja i iz drugih izvora.

Član 10.

Vlada Kantona daje saglasnost na pravila, planove rada razvoja i godišnji program rada MES-a.

Član 11.

Pitanja prava i obaveza između osnivača i MES-a koja ni regulisana ovom odlukom, utvrđiće se ugovorom.

Član 12.

Organ upravljanja u MES-u je Upravni odbor od pet članova. Dva člana Upravnog odbora imenuju se po pravilu, iz redovnih radnika zaposlenih u MES-u.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Član 13.

Organ rukovođenja u MES-u je direktor. Direktora MES-a imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona.

Direktor ne može biti član Upravnog odbora.

Direktor MES-a ovlašten je da predstavlja i zastupa Javnu ustanovu i zaključuje ugovore u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti ustanove.

Član 14.

Organ kontrole poslovanja u MES-u je Nadzorni odbor od četiri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz redovnih radnika zaposlenih u MES-u.

Član 15.

Radnici MES-a ostvaruju svoja prava u skladu sa zakonitim pravilima i kolektivnim ugovorom.

Član 16.

Upravni odbor MES-a uskladiće pravila, akt o unutrašnjoj organizaciji MES-a i druga akta u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove odluke.

Član 17.



Javna ustanova "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo" obavezna je da u roku od mjesec dana od stupanja na snagu ove odluke podnese prijavu radi upisa o promjeni u sudski registar koji se vodi kod Kantonalnog suda Sarajeva.

Član 18.

MES, višak prihoda nad rashodima koristi za obavljanje razvojne djelatnosti.

Član 19.

Nadzor nad zakonitostima rada MES-a vrši Ministarstvo kulture i sporta.



Član 20.

Za svoje obaveze MES odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost.

Osnivač MES-a je supsidijarno odgovoran za obaveze MES-a.

Na osnovu člana 37. stav 4. alineja 3. i člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 4/97 i 6/97), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 22. februara 1999. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove "Sarajevska filharmonija".

Prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" obuhvata:

1. Odluku o osnivanju Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 4/94);
  2. Odluku o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97);
- u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-12-11/99                                  Predsjednik  
22. februara 1999. godine      Zakonodavno-pravne komisije  
Sarajevo                                                          Avdo Čampara, s. r.

**ODLUKA**

**O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA  
FILHARMONIJA"**

**(PREČIŠĆEN TEKST)**

Član 1.

Ovom odlukom preuzima se Odluka o osnivanju Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 4/94) kao Odluka Kantona Sarajevo.

Član 2.

Kanton Sarajevo preuzima prava osnivača Javne ustanove "Sarajevska filharmonija", koja nastavlja sa radom kao kantonalna javna ustanova u državnoj svojini.

Član 3.

Javna ustanova posluje pod nazivom "Sarajevska filharmonija".

Sjedište "Sarajevske filharmonije" je u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana 9.

Član 4.

Djelatnost "Sarajevske filharmonije" obavljaće se u zgradi Narodnog pozorišta u prostorima koji su neophodni za njen rad, a koji su i do sada korišteni.

Objekti i oprema iz stava 1. ovog člana imovina su Kantona.

Član 5.

"Sarajevska filharmonija" ima svojstvo pravnog lica.

Član 6.

Djelatnost "Sarajevske filharmonije" je:

92.31. umjetničko i književno stvaralaštvo i scensko izvođenje (reproduktivna umjetnost);

Ovaj razred obuhvata:

- scensko izvođenje uživo koncerata, opera, baleta, folklor i drugog repertoara,
- djelatnost grupa, društava, orkestrara ili sastava,
- djelatnost slobodnih umjetnika - muzičara,

92.32. Djelatnost objekata za kulturne priredbe

Ovaj razred obuhvata:

- djelatnost koncertnih ili pozorišnih dvorana i drugih umjetničkih objekata,
- rad agencija za prodaju ulaznica,
- rad studija za snimanje zvuka

Član 7.

"Sarajevska filharmonija" ne može promijeniti djelatnost člana 6. ove odluke bez saglasnosti osnivača.

Član 8.

Osnivački ulog "Sarajevske filharmonije" sastoji se 100.000.000 BH dinara.

Član 9.

Izvori sredstava za rad "Sarajevske filharmonije" su:

- sredstva osnivača,
- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga
- iz legata, poklona, zavještavanja i iz drugih izvora

Član 10.

Vlada Kantona daje saglasnost na pravila, planove razvoja i godišnji program rada "Sarajevske filharmonije".

Član 11.

Pitanja, prava i obaveza između osnivača i "Sarajevske harmonije" koja nisu regulisana ovom odlukom, utvrđuje ugovorom.

Član 12.

Organ upravljanja u "Sarajevskoj filharmoniji" je Upravni odbor od pet članova.

Jedna trećina članova Upravnog odbora, po pravilu, imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Član 13.

Organ rukovođenja u "Sarajevskoj filharmoniji" je direktor.

Direktora "Sarajevske filharmonije" imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima saglasnost Vlade Kantona.

Direktor ne može biti član Upravnog odbora.

Član 14.

Organ kontrole poslovanja u "Sarajevskoj filharmoniji" je Nadzorni odbor od tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u "Sarajevskoj filharmoniji".

Član 15.

Radnici "Sarajevske filharmonije" ostvaruju svoja prava skladu sa zakonom, pravilima "Sarajevske filharmonije" i kolektivnim ugovorom.


Član 16.

Upravni odbor Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" uskladiće pravila, akt o unutrašnjoj organizaciji i druga a roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 17.

Nadzor nad zakonitosti rada Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" vrši Ministarstvo kulture i sporta Kantona.





SLUŽBENE NOVINE  
KANTONA SARAJEVO

Broj 31 – Strana 2559

četak, 5. oktobra 2007.

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta Zavoda donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".

Član 2.

Član 5. mijenja se i glasi:

"Član 5.

Djelatnost Zavoda je:

92.5 Djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostale kulturne djelatnosti

92.52 Djelatnost muzeja i zaštita historijskih objekata i brada

92.522 Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih vrijednosti

Ovaj podrazred obuhvata:

Zaštitu i rekonstrukciju historijskih mjesta i građevina

92.53 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata

92.530 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata

Ovaj razred obuhvata:

Djelatnost botaničkih bašti i zooloških vrtova, uključujući i zoološke vrtove za djecu

Djelatnost prirodnih rezervata, uključujući i zaštitu života u divljini".

Član 3.

U članu 7. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost Zavoda iz člana 5. ove Odluke može se proširiti promijeniti".

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.

Član 4.

U članu 9. iza riječi "pravila" dodaju se riječi: "pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", a ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 5.

Iz člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

"Član 13a.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora i direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora i prije imenovanja na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Zavoda,

ako je Zavod poslovao sa gubitkom dvije (2) godine neprekidno,

na njegov lični zahtjev,

ako Skupština ne usvoji godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda,

ili drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju ustanove, posljedice mogućeg neusvajanja odluka, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova Upravnog i nadzornog odbora i direktora, precizirat će se u pravilima Zavoda."

Član 6.

U čl. 15. i 17. riječi "ove" briše se, a riječ "odluke" zamjenjuje riječima: "Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priznanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za štiti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".

Član 7.

U članu 16. iza riječi "uređenja", briše se zarez, a riječi: "stambenih i komunalnih poslova", zamjenjuju se riječima: "i zaštite okoliša".

Član 8.

Iza člana 16. dodaje se novi član 16a. koji glasi:

"Član 16a.

Upravni, odnosno nadzorni odbor obavezan je da Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica upravnog, odnosno nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora."

Član 9.

Upravni odbor Zavoda dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi Pravila i Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.

Član 10.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona".

Broj 01-05-24524/07  
26. septembra 2007. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 6. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/00 i 25/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI I FILMSKI FESTIVAL SARAJEVO"**

Član 1.

U članu 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst), iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naziv i sjedište MES-a iz st. 1. i 2. ovog člana može se promijeniti."

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta MES-a donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".


Član 2.

U članu 5. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost MES-a iz člana 4. ove Odluke može se proširiti ili promijeniti."

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.



SLUŽBENE NOVINE  
KANTONA SARAJEVO

Broj 31 – Strana 2560

Petak, 5. oktobra 2007.

Član 3.

U članu 10. iza riječi "pravila" dodaju se riječi: "pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", a ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 4.

Iza člana 14. dodaje se novi član 14a. koji glasi:

"Član 14.a.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

- ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad MES-a,
- ako je MES poslovao sa gubitkom dvije (2) godine uzastopno,
- na njegov lični zahtjev,
- ako Skupština ne usvoji godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju MES-a,
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju ustanove, posljedice mogućeg neusvajanja navedenih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora i direktora, precizirat će se Pravilima MES-a."

Član 5.

U čl. 16. i 17. riječ "ove" briše se, a riječ "odluke" zamjenjuje se riječima: "Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo".

Član 6.

Član 18. briše se.

Član 7.

Iza člana 19. dodaje se novi član 19a. koji glasi:

"Član 19a.

Upravni, odnosno Nadzorni odbor obavezan je da Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica Upravnog, odnosno Nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu Upravnog odbora i izvještaj o radu Nadzornog odbora."

Član 8.

Upravni odbor MES-a dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi Pravila i Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.

Član 9.

Ovlašćuje se Zakonodavna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo".

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24519/07  
26. septembra 2007. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona

o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), 6. i 15. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/00 i 25/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. god donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA  
FILHARMONIJA"

Član 1.

U članu 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/07, prečišćeni tekst) iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naziv i sjedište "Sarajevske filharmonije" iz st. 1. i 2. o člana može se promijeniti".

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta "Sarajevska filharmonije" donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".

Član 2.

U članu 7. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost "Sarajevske filharmonije" iz člana 6. ove Odluke može se proširiti ili promijeniti".

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.

Član 3.

U članu 10. iza riječi "pravila" dodaju se riječi: "pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", a ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 4.

Iza člana 14. dodaje se novi član 14a. koji glasi:

"Član 14a.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

- ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad "Sarajevske filharmonije",
- ako je "Sarajevska filharmonija" poslovala sa gubitkom dvije (2) godine uzastopno,
- na njegov lični zahtjev,
- ako Skupština ne usvoji godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju "Sarajevske filharmonije",
- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom i pravilima ustanove.

Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju ustanove, posljedice mogućeg neusvajanja navedenih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora i direktora, precizirat će se Pravilima "Sarajevske filharmonije".

Član 5.

U čl. 16. i 19. riječ "ove" briše se, a riječ "odluke" zamjenjuje se riječima: "Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Sarajevska filharmonija".



Član 6.

Iza člana 17. dodaje se novi član 17 a. koji glasi:

"Član 17a.

Upravni, odnosno Nadzorni odbor obavezan je Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno dostavljati zapisnike sa održanih sjednica Upravnog, odnosno Nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju



# IZVOD IZ USTAVA KANTONA SARAJEVO

## III- NADLEŽNOSTI KANTONA

### Član 11.

#### Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti određene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona

#### Član 11a<sup>3</sup>

Kanton osigurava da konstitutivni narodi i pripadnici grupe Ostalih budu proporcionalno zastupljeni u ministarstvima Kantona. Takva proporcionalna zastupljenost u skladu je sa popisom stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7.


### Član 12.

#### Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zoniranje;
- g) donošenje propisa o unapređivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

<sup>3</sup> Ovaj član je dodan Amandmanom XIX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)



#### Član 17.

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 35<sup>4</sup> poslanika.  
(Stav 2. je brisan<sup>5</sup>)

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje četiri godine.<sup>6</sup>

Klub delegata konstitutivnog naroda formira se uz uslov da postoji najmanje jedan delegat tog konstitutivnog naroda u Skupštini.<sup>7</sup>

#### Član 18.

##### Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) \_\_\_\_\_<sup>8</sup>
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje Vladu Kantona<sup>9</sup>;
- f) \_\_\_\_\_<sup>10</sup>
- g) \_\_\_\_\_<sup>11</sup>
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prenosu ovlaštenja Kantona na općinu, Grad<sup>12</sup> i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

<sup>4</sup> Broj poslanika Skupštine izmijenjen je Amandmanom XIV („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 14/00). Nije brisan raniji tekst u zagradi „(četredesetpet)“, ali se očito radi o grešci, pa smo ovaj tekst izostavili

<sup>5</sup> Stav 2. brisan je Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04), a dosadašnji st.3. i 4. postali su st. 2. i 3.

<sup>6</sup> Stav 3. izmijenjen je Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

<sup>7</sup> Iza stava 3. dodat je novi stav 4. – Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

<sup>8</sup> Tačka c) brisana je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

<sup>9</sup> Tačka e) izmijenjena je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

<sup>10</sup> Tačka f) je brisana Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

<sup>11</sup> Tačka g) brisana je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

<sup>12</sup> Riječ “općine” zamijenjena je riječima: “općinu, Grad” - Amandmanom III („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/97)



# SLUŽBENI LIST

## REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE



Godina I - Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.  
SARAJEVO

Akontacija pretplate  
za 1992. godinu 3.900 dinara  
Žiro-račun 10100-603-1396

110

6/92 8/93 13/94

Na osnovu Amandmana LI tačka 5, stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

### UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA

#### I - OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cili obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

##### Član 2.

Ustanovu može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

##### Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva pravno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), oštine ili gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština oštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, sa ostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada dležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

##### Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

#### II - OSNIVANJE USTANOVE

##### Član 5.

Ustanovu se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeduje osnivač.

##### Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove. Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

##### Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača. Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti ureduju se ugovorom koji se zaključuje u pismenoj formi.

##### Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravno ili fizičko lice. Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača ureduje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

##### Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada riješanjem ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom

#### III - DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

##### Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

## Član 11.

Ustanova može, bez upisa u sudski registar, da obavlja privrednu djelatnost i privrednu aktivnost radi zbrinjavanja poslovno nesposobnih lica i profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja invalidnih lica, u manjem obimu ili povremeno, ako ta djelatnost odnosno aktivnost služi ostvarivanju djelatnosti odnosno izvršavanju poslova radi kojih je ustanova osnovana.

## Član 12.

Ustanovi se mogu povjeriti javna ovlaštenja iz djelokruga organa državne uprave za vršenje i stručnih poslova, u skladu sa zakonom.

## Član 13.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu, kao i poseban obracun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.

Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

## Član 14.

Ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i izvršiti statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

## Član 15.

Osnivači ustanova koje su se spojile odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovi koja je nastala spajanjem.

Osnivač ustanove koja se podijelila i ustanove iz koje se izdvojio dio u samostalnu ustanovu odlučuje o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovama koje su nastale podjelom, odnosno prema ustanovi koja je nastala izdvajanjem.

Prava i obaveze osnivača prema ustanovi koja se pripojila drugoj ustanovi prestaju danom upisa akta o pripajanju u sudski registar.

U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze uređuju se ugovorom.

## Član 16.

Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.

## Član 17.

Zakonom se može propisati obaveza udruživanja ustanova u odgovarajući oblik udruživanja (u daljem tekstu: obavezni oblik udruživanja), njegova prava, obaveze, način sticanja sredstava za rad, način upravljanja i rukovođenja i druga pitanja.

Ustanove udružene u obavezni oblik udruživanja zadržavaju svojstvo pravnog lica.

## Član 18.

Rad ustanova i obaveznog oblika udruživanja je javan.

## IV - SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE

## Član 19.

Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.

## Član 20.

Ustanova može promijeniti sjedište uz saglasnost osnivača. Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

## Član 21.

Naziv ustanove je ime pod kojim ustanova radi. Ustanova može promijeniti naziv, uz saglasnost osnivača.

Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove iz člana 13. ove uredbe može, uz naziv ustanove, dodati i bliži naziv tog dijela ustanove.

## Član 22.

Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove. Ustanova može imati i skraćeni naziv. Naziv i skraćeni naziv mora se istaći na ulazu u poslovne prostorije ustanove.

## Član 23.

U naziv ustanove može se unijeti ime umrle istorijske i druge znamenite ličnosti.

Za unošenje u naziv imena iz stava 1. ovog člana potrebna je dozvola organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostima rada ustanove, osim ako je jedan od osnivača Skupština R BiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice, kao i pristanač srodnika te ličnosti do trećeg stepena srodstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Na zahtjev organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostima rada ustanove ili srodnika iz stava 2. ovog člana nadležni viši sud odlučuje da se iz naziva ustanove briše ime umrle istorijske ili druge znamenite ličnosti, ako ocijeni da je načinom obavljanja djelatnosti ustanove ugled te ličnosti doveden u pitanje.

U naziv ustanove ne može se unijeti naziv Republike, opštine ili gradske zajednice, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

## V - ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVAMA

## Član 24.

Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor.

Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ utvrdjen zakonom (u daljem tekstu: direktor).

Organ kontrole poslovanja u ustanovi je nadzorni odbor.

## Član 25.

Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše devet članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava u ime osnivača Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada R BiH), izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Jedna trećina članova upravnog odbora, po pravilu, imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora.

Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.



## Član 26.

Osnivač odnosno Vlada R BiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razrješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrdjenim zakonom i pravilima ustanove.

## Član 27.

## Upravni odbor

- donosi pravila ustanove,
- imenuje i razrješava direktora,
- utvrđuje planove rada i razvoja,
- utvrđuje godišnji program rada,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
- donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslovanja druge opšte akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,
- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti ustanove, ako je ustanova osnovana ako zakonom nije određeno da od



## IZVOD IZ ZAKONA O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br 14/00 i 25/06)

### Član 4.

Pozorišnom djelatnošću mogu se baviti i visokoškolske ustanove koje obrazuju pozorišne umjetnike, ukoliko u okviru registrovane umjetničke djelatnosti pripremaju i javno izvode scenske projekte ili obavljaju usluge iz pozorišne djelatnosti.

## II - OSNIVANJE POZORIŠTA

### Član 5.

Pozorište se osniva u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje rad ustanova.

Osnivači pozorišta mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

### Član 6.

Pozorište kao javnu ustanovu mogu osnovati Kanton, Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) i općina sa teritorije Kantona (u daljem tekstu: općina), donošenjem akta o osnivanju pozorišta.

### Član 15.

Odredbe ovog zakona o osnivanju, registraciji, radu i prestanku rada pozorišta odgovarajuće se primjenjuju na filharmonije, simfonijske orkestre, koncertne agencije i druge profesionalne ansamble i muzičko-scenske grupe, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.


## 1. Pozorište kao javna ustanova

### Član 16.

Kanton, Grad ili opština sa teritorije Kantona osniva pozorište kao javnu ustanovu (u daljem tekstu: pozorište) radi trajnog i nesmetanog obavljanja pozorišne djelatnosti u javnom interesu.

### Član 17.

1. član da u svojoj pro-

*Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima***58.29 Izdavanje ostalog softvera**

Ovaj razred uključuje:

- izdavanje standardnog softvera, spremnog za upotrebu, uključujući prijevod ili prilagođavanje standardnog softvera za određeno tržište, za vlastiti račun:
  - operativnih sistema
  - poslovnih i drugih aplikacija

Ovaj razred isključuje:

- umnožavanje softvera (vidi 18.20)
- trgovinu na malo standardnim softverom (vidi 47.41)
- izradu softvera, koja nije povezana s izdavanjem, uključujući prijevod ili prilagođavanje standardnog softvera za određeno tržište, uz naknadu ili na osnovu ugovora (vidi 62.01)
- pružanje usluga softvera na internetu (hosting aplikacija i pružanje aplikacijskih usluga) (vidi 63.11)

**59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa**

Ova oblast uključuje proizvodnju igranih i dokumentarnih filmova na filmskoj vrpici, videovrpici ili dlsku za direktno prikazivanje u kinima ili na televiziji; pomoćne djelatnosti kao što su montaža filmova, izrezivanje, sinhronizacija itd.; distribuciju filmova i drugih filmskih proizvoda ostalim industrijama; prikazivanje filmova ili drugih filmskih proizvoda. Također uključuje kupovinu i prodaju prava na distribuciju filmova ili drugih filmskih proizvoda.

Ova oblast, također, uključuje djelatnosti snimanja zvuka, tj. proizvodnju originalnih zvučnih zapisa (master-kopija), izdavanje, promociju i njihovu distribuciju, izdavanje muzičkih zapisa, kao i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa u studiju ili drugdje.

**59.1 Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa**

Ova grana uključuje snimanje igranih i dokumentarnih filmova na filmskoj vrpici, videovrpici, DVD-u ili nekom drugom mediju, uključujući digitalnu distribuciju, za direktno prikazivanje u kinima ili na televiziji; pomoćne djelatnosti kao što su montaža filmova, izrezivanje, sinhronizacija itd.; distribuciju filmova ili drugih filmskih proizvoda (videovrpici, DVD-a itd.) ostalim industrijama; prikazivanje filmova.

Također uključuje kupovinu i prodaju prava na distribuciju filmova ili drugih filmskih proizvoda.

**59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa**


Ovaj razred uključuje:

- proizvodnju igranih filmova, videofilmova, televizijskih emisija (televizijskih serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih promotivnih poruka

Ovaj razred isključuje:

- umnožavanje filmova (osim umnožavanja igranih filmova za kinodistribuciju), kao i umnožavanje audio i videovrpici, CD-a ili DVD-a s master-kopija (vidi 18.20)
- trgovinu na veliko snimljenim videovrpicama, CD-ima i DVD-ima (vidi 46.43)
- trgovinu na veliko praznim videovrpicama i CD-ima (vidi 46.52)
- trgovinu na malo videovrpicama, CD-ima i DVD-ima (vidi 47.63)
- djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa (vidi 59.12)
- snimanje zvučnih zapisa i snimanje knjiga na vrpicama (vidi 59.20)
- emitiranje televizijskog programa (vidi 60.2)
- izradu cjelokupnog televizijskog programa (vidi 60.2)
- obradu filma, osim za filmsku industriju (vidi 74.20)
- djelatnosti ličnih pozorišnih ili umjetničkih agenata ili agencija (vidi 74.90)





### Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima

- iznajmljivanje videovrpca i DVD-a građanstvu (vidi 77.22)
- direktno (tj. simultano) titlovanje televizijskih prijenosa uživo, sastanaka, konferencija itd. (vidi 82.99)
- djelatnosti slobodnih glumaca, animatora, reditelja, scenografa, tehničkih stručnjaka (vidi 90.0)

#### 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

Ovaj razred uključuje djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, kao što su montaža, prebacivanje filmova/vrpca, dodavanje naslova i podnaslova, kao i prijevoda, izrada odjavnih špica, računarska grafika, animacija i specijalni efekti, razvijanje i obrada filmskih vrpca, kao i djelatnosti filmskih laboratorija i specijalnih laboratorija za animirane filmove.

Ovaj razred, također, uključuje:

- djelatnosti filmskih arhiva itd.

Ovaj razred isključuje:

- umnožavanje filmova (osim umnožavanja igranih filmova za kinodistribuciju), kao i umnožavanje audio i videovrpca, CD-a ili DVD-a s master-kopija (vidi 18.20)
- trgovinu na veliko snimljenim videovrpcama, CD-ima i DVD-ima (vidi 46.43)
- trgovinu na veliko praznim videovrpcama i CD-ima (vidi 46.52)
- trgovinu na malo videovrpcama, CD-ima i DVD-ima (vidi 47.63)
- obradu filma, osim za filmsku industriju (vidi 74.20)
- iznajmljivanje videovrpca i DVD-a građanstvu (vidi 77.22)
- djelatnosti slobodnih glumaca, animatora, reditelja, scenografa, tehničkih stručnjaka (vidi 90.0)

#### 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

Ovaj razred uključuje:

- distribuciju filmova, videovrpca, DVD-a i sličnih proizvoda kinima, televizijskim mrežama i stanicama i ostalim prikazivačima

Ovaj razred, također, uključuje:

- stjecanje prava na distribuciju filmova, videovrpca i DVD-a

Ovaj razred isključuje:

- umnožavanje filmova, kao i umnožavanje audio i videovrpca, CD-a ili DVD-a s master-kopija (vidi 18.20)
- trgovinu na veliko snimljenim videovrpcama i DVD-ima (vidi 46.43)
- trgovinu na malo snimljenim videovrpcama i DVD-ima (vidi 47.63)

#### 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

Ovaj razred uključuje:


- djelatnosti prikazivanja igranih ili videofilmova u kinima, na otvorenom ili u drugim objektima za prikazivanje filmova
- djelatnosti kinoklubova

### 59.2 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa

#### 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa

Ovaj razred uključuje djelatnosti snimanja originalnih zvučnih zapisa (master-kopija), kao što su vrpce ili CD-i; izdavanje, promociju i distribuciju zvučnih zapisa trgovcima na veliko, trgovcima na malo ili direktno građanstvu. Te djelatnosti mogu i ne moraju biti u vezi sa snimanjem originalnih zapisa u istoj jedinici. Ako nisu, jedinica koja obavlja te djelatnosti mora steći prava za umnožavanje i distribuciju originalnih zapisa.

Ovaj razred, također, uključuje djelatnost snimanja zvučnih zapisa u studiju ili drugdje, uključujući

*Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima***PODRUČJE R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA**

Ovo područje uključuje široki raspon djelatnosti kako bi se zadovoljili različiti kulturni, zabavni i rekreacijski interesi javnosti, uključujući izvođenje uživo, rad muzeja, djelatnosti kockanja, sportske i rekreacijske djelatnosti.

**90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti**

Ova oblast uključuje rad objekata te pružanje usluga u svrhu zadovoljavanja kulturnih i zabavnih interesa njihovih korisnika. To uključuje pripremu i promociju izvođenja uživo, priredbi ili izložbi namijenjenih javnosti, kao i učestvovanje u njima, odnosno pružanje umjetničkih, kreativnih ili tehničkih vještina za stvaranje umjetničkih djela i izvođenja uživo.

*Ova oblast isključuje:*

- rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; očuvanje historijskih znamenitosti; djelatnosti prirodnih rezervata (vidi oblast 91)
- djelatnosti kockanja i klađenja (vidi oblast 92)
- sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (vidi oblast 93).

Neke jedinice koje pružaju kulturne, zabavne ili rekreacijske sadržaje i usluge razvrstane su u drugim oblastima, kao što su:

- proizvodnja i distribucija filmova i videofilmova (vidi 59.11, 59.12, 59.13)
- prikazivanje filmova (vidi 59.14)
- emitiranje radijskog i televizijskog programa (vidi 60.1, 60.2)

**90.0 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti**

Ova grana uključuje izvođačku umjetnost i umjetničko stvaralaštvo te s njima povezane djelatnosti.

**90.01 Izvođačka umjetnost**

Ovaj razred uključuje:

- pripremu i izvođenje pozorišnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:
  - djelatnosti pozorišnih i plesnih grupa ili ansambala, cirkuskih trupa, orkestrata ili muzičkih sastava
  - djelatnosti slobodnih umjetnika, kao što su glumci, plesači, muzičari, predavači ili govornici

*Ovaj razred isključuje:*

- djelatnosti ličnih pozorišnih ili umjetničkih agenata ili agencija (vidi 74.90)
- djelatnosti u vezi s dodjelom pozorišnih ili filmskih uloga (vidi 78.10)

**90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti**



Ovaj razred uključuje:

- pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti potrebne za izvođenje pozorišnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:
  - djelatnosti režisera, producenata, dizajnera scenskih kulisa, scenskih radnika, kostimografa, majstora rasvjete itd.

Ovaj razred, također, uključuje djelatnosti producenata ili organizatora umjetničkih događaja uživo, sa ili bez scenske opreme.

*Ovaj razred isključuje:*

- djelatnosti ličnih pozorišnih ili umjetničkih agenata ili agencija (vidi 74.90)
- djelatnosti u vezi s dodjelom pozorišnih ili filmskih uloga (vidi 78.10)

*Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima***90.03 Umjetničko stvaralaštvo**

Ovaj razred uključuje:

- djelatnosti slobodnih umjetnika, kao što su kipari, slikari, crtači crtanog filma ili karikaturisti, graveri, bakroresci itd.
- djelatnosti slobodnih autora za različita područja, uključujući beletristiku, kao i tehničke tekstove
- djelatnost neovisnih novinara
- restauriranje umjetničkih djela, kao što su umjetničke slike itd.

*Ovaj razred isključuje:*

- izradu skulptura, osim umjetničkih originala (vidi 23.70)
- restauriranje orgulja i drugih historijskih muzičkih instrumenata (vidi 33.19)
- proizvodnju filmova i videofilmova (vidi 59.11, 59.12)
- restauriranje namještaja (osim predmeta muzejskih zbirki) (vidi 95.24)

**90.04 Rad umjetničkih objekata**

Ovaj razred uključuje:

- rad koncertnih i pozorišnih dvorana te ostalih umjetničkih objekata

*Ovaj razred isključuje:*

- rad kinematografa (vidi 59.14)
- djelatnosti agencija za prodaju karata (vidi 79.90)
- rad muzeja svih vrsta (vidi 91.02)

**91 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti**

Ova oblast uključuje djelatnosti biblioteka i arhiva; rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; rad historijskih mjesta i djelatnosti prirodnih rezervata.

Također uključuje očuvanje i izlaganje predmeta, znamenitosti i prirodnih čuda historijske, kulturne i obrazovne važnosti (npr. znamenitosti svjetske baštine itd.).

*Ova oblast isključuje:*

- sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti, kao što je rad kupališta i rekreacijskih parkova (vidi oblast 93)

**91.0 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti****91.01 Djelatnosti biblioteka i arhiva**

Ovaj razred uključuje:

- dokumentacijske i informacijske djelatnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i prostorija za gledanje te javnih arhiva, koji pružaju usluge javnosti i posebnim korisnicima, kao što su studenti, naučnici, djelatnici, članovi itd., kao i rad državnog arhiva:
  - organiziranje zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih
  - izrada kataloga (katalogiziranje zbirki)
  - posuđivanje i čuvanje knjiga, geografskih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpce, umjetničkih djela itd.
  - pronalaženje materijala prema zahtjevima korisnika itd.
- djelatnosti fototeka i filmoteka

**91.02 Djelatnosti muzeja**

Ovaj razred uključuje:

- rad muzeja svih vrsta.